



SEDIKWA KE NTSWAPEDI GA SE THATA

FIRIKGONG/JANUARY 2022

February 2022

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
26 	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1 	2	3	4	5 

NGWAGA LE GONNYANA, ITHULAGANYE, GORE O FENYA





Pitso ya morafe kwa Kgotla


TLHAKOLE/FEBRUARY 2022

March 2022

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
30 	31	1	2	3	4	5 
6	7 Kopano ya Ba lekgotla	8 PITSO-ya MORAFE	9	10	11	12
13	14 Kopano ya Ba lekgotla	15	16	17 Kopano ya Ba lekgotla	18	19
20	21 Kopano ya Ba lekgotla	22	23	24 Kopano ya Ba lekgotla	25	26
27	28	1	2	3	4	5 

“GA BOSE GANGWE. IPAAKANYETSE BOKAMOSO, JWA GAGO”





Kgosi o epile pitso ya go da go fokotsa bothoka tiro. Letsatsi la go thapa ga baepa mesele ya go tisa metsi a Puso. Morafe o tsaya karolo mo go thapiweng ga batho mo motseng jaaka re bona mo seshwantshong sei!

DIPHALANE/NOVEMBER 2022

December 2022

Su	27	28	29	30	31
Mo	28	29	30	1	2
Tu	29	30	1	2	3
We	30	1	2	3	4
Th	1	2	3	4	5
Fr	2	3	4	5	6
Sa	3	4	5	6	7
	4	5	6	7	8
	5	6	7	8	9
	6	7	8	9	10
	7	8	9	10	11
	8	9	10	11	12
	9	10	11	12	13
	10	11	12	13	14
	11	12	13	14	15
	12	13	14	15	16
	13	14	15	16	17
	14	15	16	17	18
	15	16	17	18	19
	16	17	18	19	20
	17	18	19	20	21
	18	19	20	21	22
	19	20	21	22	23
	20	21	22	23	24
	21	22	23	24	25
	22	23	24	25	26
	23	24	25	26	27
	24	25	26	27	28
	25	26	27	28	29
	26	27	28	29	30
	27	28	29	30	31

Sunday	30 	31	1	2	3	4	5 	6	7	8	9	10 Kopano ya Ba lekgotla	11	12	13	14 Kopano ya Ba lekgotla	15 PITSO-ya MORAFE	16	17	18	19 Meeting with Ward Coucilor	20	21	22	23	24 Kopano ya Ba lekgotla	25	26	27	28 Kopano ya Ba lekgotla	29	30	31
---------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	----	----	----	------------------------------------	------------------------------	----	----	----	----------------------------------	----	----	----	----	------------------------------------	----	----	----	------------------------------------	----	----	----

"NTIME O MPHELE NGWANA": LEFA OSEKAKE WA NTHUSA, KE TLA ITUMELA FA O TLA NTHUSETSA NGWANAKE"



Letsatsi la diphiro/ go thaapelwa kwa bogosing phatlalatsa ,morafe o tsaya karolo.


MOPITLWE/MARCH 2022

April 2022						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
27 	28	1	2	3 Kopano ya Ba lekgotla	4	5 
6	7 Kopano ya Ba lekgotla	8	9	10 Kopano ya Ba lekgotla	11	12
13	14 Kopano ya Ba lekgotla	15 PITSO-ya MORAFE	16	17	18	19 Meeting with Ward Coucillor
20	21 Public Holiday	22	23	24 Kopano ya Ba lekgotla	25	26
27	28	29	30	31	1	2


"MABOGO DINKU AA THEBANA.. ITHUSE KA GO THUSA MONKAWENA"

“SEJO SENNYE GA SEFETE MOLOMU”: “ITUMELELE SE O SEFEWANG, O SE LEBOGELE”

30	31	1	2	3	4	5
23	24 Kopano ya Ba lekgotla	25	26	27 Kopano ya Ba lekgotla	28	29
16	17 Kopano ya Ba lekgotla	18 PITSO-ya MORAFE	19	20	21	22
9	10	11	12	13 Kopano ya Ba lekgotla	14	15 Maleta-Motse/ advisory committee
2	3 Kopano ya Ba lekgotla	4	5	6 Kopano ya Ba lekgotla	7	8
25	26	27	28	29	30	1 
Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday

NGWANAITSEELE/OCTOBER 2022

Kgosi le Baoki ka letsatsi la vaccination ya Covid19 ya morafe mo Picong.
(Sr. Gaolaelwe Facility Manager: Picong Clinic).



November 2022

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3



Re tshotse karolo ya go aga kgotla kgolo kwa Manthe.
 Fans re bona badiri ba Picong le Manthe
 ba ba agileng kgotla ya Ba ga Maldi kwa Manthe

MORANANG/APRIL 2022

May 2022						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
27 	28	29	30	31	1	2 
3	4 Kopano ya Ba lekgotla	5	6	7 Kopano ya Ba lekgotla	8	9
10	11 Kopano ya Ba lekgotla	12	13	14	15	16
17	18 Kopano ya Ba lekgotla	19	20	21	22	23
24	25 Kopano ya Ba lekgotla	26	27	28	29	30

"MOTHO KE MOTHO KA BATHO BA BANGWE- GAO KAKE WA IPONA KA GO IPHETSHA"



Tsibogang baru, morafe o ipaakanyetsa dipompo tsa lerno la bone. Tiro kgolo ke ya kopanelo.



LWETSE/SEPTEMBER 2022

October 2022

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	31	1	2	3	4	5
23	24	25	26	27	28	29
16	17	18	19	20	21	22
9	10	11	12	13	14	15
2	3	4	5	6	7	8
23	24	25	26	27	28	29
16	17	18	19	20	21	22
9	10	11	12	13	14	15
2	3	4	5	6	7	8

Sunday	28 	29	30	31	1	2	3 	4	5 Kopano ya Ba lekgota	6	7	8 Kopano ya Ba lekgota	9	10 Maleta-Motse/ advisory committee	11	12 Kopano ya Ba lekgota	13	14	15 Kopano ya Ba lekgota	16	17 Meeting with Ward Coucilor	18	19	20 Kopano ya Ba lekgota	21	22	23	24 Heritage Day	25	26 Kopano ya Ba lekgota	27	28	29	30	31
---------------	--	----	----	----	---	---	--	---	-------------------------------	---	---	-------------------------------	---	--	----	--------------------------------	----	----	--------------------------------	----	--------------------------------------	----	----	--------------------------------	----	----	----	------------------------	----	--------------------------------	----	----	----	----	----

"NGWANA SEJO OA TLHAKANELWA, ITSE GORE NGWANA WA GAGO A KA ROMIWA KE MOTHO OSELE"



Tsie e for ka moswang, Tsa fa isong tsa ba Lapa.
Legae le le sa jeng mmogo ga le utlwane!!

MOTSHEGANONG/MAY 2022

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
1 Public Holiday	2 Kopano ya Ba lekgotla	3	4	5 Kopano ya Ba lekgotla	6	7 
8	9 Kopano ya Ba lekgotla	10	11	12 Kopano ya Ba lekgotla	13	14
15	16 Kopano ya Ba lekgotla	17 PITSO-ya MORAFE	18	19	20	21
22	23 Kopano ya Ba lekgotla	24	25	26 Kopano ya Ba lekgotla	27	28
29	30	31	1	2	3	4



"BOGOSI KHUPE, BO ITSWE KE BENG BA JONE, SE IPHAGE DIKORO, MO GO JONE"

PHATWE/AUGUST 2022

Su	25
Mo	26
Tu	27
We	28
Th	29
Fr	30
Sa	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25



Bontlhamgwe jwa morafe ba thlogetse covid19 vaccination ya kwa RCC.
 Bangwe ba tswa Dikhuung, ka taelso ya Kgosi ya Moise.
 (Pic. Borre Moitseokae Goitseone le Rre Gomolemo All Alexander)
 maletamotse ba Supa boetledipele)

31		1 Kopano ya Ba lekgotla	8	7
14	15 Kopano ya Ba lekgotla	16 PITSO-ya MORAFE	17	14
21	22 Kopano ya Ba lekgotla	23	24	21
28	29	30	31	28
1	2 Kopano ya Ba lekgotla	3	4 Kopano ya Ba lekgotla	1
6		5	12	6
13	9	10	11	13
20	15	16	17	20
27	22	23	24	27
3	30	31		3

SE TSHERGE YOO OLENG, MARELEDI ASALE PELE, ITSE GORE SE SE DIRAGALANG MOTHO YO MONGWE
 LE WENA SE TLA GO DIRAGALELA"



Tshimologo ya kago ya kgotla kgolo.
Re tsaya karolo re le morafe le bogosi mo go itireleng.

SEETEBOSIGO/JUNE 2022

July 2022						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
29 	30	31	1	2	3	4 
5	6	7	8	9 Kopano ya Ba lekgotla	10	11 Maleta-Motse/ advisory committee
12	13 Kopano ya Ba lekgotla	14 PITSO-ya MORAFE	15	16 Kopano ya Ba lekgotla	17	18 Meeting with Ward Coucilor
19	20 Kopano ya Ba lekgotla	21	22	23 Kopano ya Ba lekgotla	24	25
26	27 Kopano ya Ba lekgotla	28	29	30	1	2

"MALAYA KGOSI OA MO ITAELA, KGOSI E DIRISA MOLAO MO BATHONG KA GO TSHWANA"

PHUKWE/JULY 2022

August 2022

Su	31	1	2	3
Mo	1	2	3	4
Tu	2	3	4	5
We	3	4	5	6
Th	4	5	6	7
Fr	5	6	7	8
Sa	6	7	8	9
	7	8	9	10
	8	9	10	11
	9	10	11	12
	10	11	12	13
	11	12	13	14
	12	13	14	15
	13	14	15	16
	14	15	16	17
	15	16	17	18
	16	17	18	19
	17	18	19	20
	18	19	20	21
	19	20	21	22
	20	21	22	23
	21	22	23	24
	22	23	24	25
	23	24	25	26
	24	25	26	27
	25	26	27	28
	26	27	28	29
	27	28	29	30
	28	29	30	31

Mautwa kgosi a motse wa rona ba tswa letsemeng ngogola go baakanya legora/terata ya mabita a morafe le mogotla wa lenuo. Letsema le thata ka mong.



“MOJA MORAGO KE KGOSI, LEFOKO LA BOFELO LE BUJWA KE KGOSI”

31	1	2	3	4	5	6
24	25 Kopano ya Ba lekgotla	26	27	28 Kopano ya Ba lekgotla	29	30
17	18 Kopano ya Ba lekgotla	19 PITSO-ya MORAFE	20	21	22	23
10	11 Kopano ya Ba lekgotla	12	13	14 Kopano ya Ba lekgotla	15	16
3	4 Kopano ya Ba lekgotla	5	6	7 Kopano ya Ba lekgotla	8	9
26	27	28	29	30	1	2
Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday